

0 ka kgona go senya mpa e setse e le sebaka se se kana kang?

KGATO YA BOIMANA

Dibeke di le 12 kana ka fa tlase

GO SENYA MPA GO TENG FA:

- O rata gore go ka dirwa jalo. Mosadi a ka kopa tshenyoy mpa mo mabakeng a mangwe le a mangwe

KE MANG A KA DIRANG TSAMAISO E



Ngaka



Mooki yo o kwadisitsweng



Mmelegisi

kwa tleniniking, kwa sedikeng sa pholo sa morafe kgotsa kwa bookelong

Dibeke di le 13 go ya go di le 20

- Fa boimana bo le kotsi mo pholong ya mosadi ya mmele le ya tlhaloganyo
- Boimana bo bakilwe ke petelelo kgotsa thobalano le wa losika
- Tlhaka e na le kgonagalo ya go swa
- Pelego e ka ama maemo a bothhoki jwa ikonomi le boago a mosadi



Ngaka fela.
Kwa bookelong fela

Go feta dibeke di le 20

- Mo mabakeng a a lekanyeditsweng — mme fa fela go na le matshosetsi a a tseeneletseng mo botshelong jwa mosadi kgotsa fa go na le mathata a a feteletseng a bogole kana bolwetse



Ngaka fela.
Kwa bookelong fela



Global Health Strategies

